

**LEFAPHA LA THUTO LA GAUTENG
DITLHATLHOBO TSA MAKGAOLAKGANG**

**SETSWANA PUO YA BOBEDI
SEEMOGODIMO
(Pampiri Ya Bobedi)**

POSSIBLE ANSWERS OCT / NOV 2006

**KAROLO YA A
MABOKO**

POTSO 1

Selelo sa mmoki – M.C.D. Mogotsi

- | | | |
|--------|--|---------|
| 1.1 | Neeletsano | (2) |
| 1.2 | Re a go gopola
Re gopola | (2) |
| 1.3 | Tshwantshanyo | (2) |
| 1.4 | A tla a sia e bile a fetogile sefatlhego / e kete ga se ene. | (2) |
| 1.5 | Tlogelo | (2) |
| 1.6 | 'bo | (2) |
| 1.7 | ab, ab, ab | (2) |
| 1.8 | Ka ga malomaagwe Keabetswe / Kgosi | (2) |
| 1.9 | O ne a le sethogo / a sa tshwara morafe sentle | (2) |
| 1.10 | - Dinaong tsa gago botshelo bo ka nna bontle
- Fa fela o ka fetola botshelo jwa morafe
- Dinaledi di re sia re di lebile | 2x1=(2) |
| 1.11 | Fa a ka fetoga mme a busa setšhaba sentle | (2) |
| 1.12 | Ke motho yo o tlhokang nnete | (2) |
| 1.13 | Segompieno | (2) |
| 1.14.1 | Le kwadilwe ka ditemana | |
| 1.14.2 | Puo ga e bofitlha | |
| 1.14.3 | Le na le matshwao a poko | 2x3=(6) |

- 1.15.1 (a) Go sebela motho (2)
 1.15.2 (b) Ka mahube / Phakela thata (2)
 1.15.3 (c) Go nna gontsi (2)
- 1.1.16 Poapoeletso ya tumanosi (2)

MADUO A KAROLO YA A: [40]**KAROLO YA B
TERAMA****POTSO 2*****Dintshontsho tsa lorato – L.D. Raditladi***

- 2.1 Mmamotia (2)
- 2.2 Kalafi (2)
- 2.3 Kwa ga Kalafi (2)
- 2.4 O ne a tshabela Sakoma kwa ga Kalafi (2)
- 2.5
- 2.5.1 O ne a utlwa Sakoma a bua mme a idibalela mo diatleng tsa ga Kalafi (2)
- 2.5.2 Kalafi a mo naya metsi a go nwa mme a ikutlwa a le botoka (2)
- 2.6
- 2.6.1 Sakoma o ne a robatsa setopo sa ga Ponalo fa Mmamotia a neng a robetse gona (2)
- 2.6.2 Banna ba mophato ba ne ba tla go dira dipatlisiso tebang le polao ya ga Ponalo (2)
- 2.7
- O latofadiwa ka polao ya ga Ponalo
 - O batlwa ke banna ba lekgotla
 - Ke seaka
- (E le nngwe fela) 2x1=(2)
- 2.8 Sakoma (2)
- 2.9 Ka a ratana le Mongwato ntswa e le mofaladi (2)
- 2.10 Sebintšolo (2)
- 2.11 Mmadiphefo (2)
- 2.12 Ke morongwa wa gagwe (2)

- 2.13 Nnyaa (2)
- 2.14 O tlhotlheletsa Sakoma go ipala mabala a kgaka mo go Mmamotia (2)
- 2.15
- 2.15.1 O ne a re Sakoma a bone Mmamotia a se mo kgwele mathe (2)
- 2.15.2 A bone Bangwato ba se mo kgaole sebete (2)
- 2.16 Rrekgosi (2)
- 2.17 Go fedisa tlhaolele gone fa pele ga Modimo re batho ba le bangwe (2)

MADUO A KAROLO YA B: [40]

KAROLO YA C
PADI

POTSO 3***Masaikategang a magodimo – J.M.K. Mekgwe***

- 3.1 Moithui (2)
- 3.2 Rre Sehume / Bra White (2)
- 3.3 Bopodisa (2)
- 3.4 Mmakamogale (2)
- 3.5 Bokwaledi (2)
- 3.6
- 3.6.1 Bagaabo ba tlhoka thuso ya gagwe
- 3.6.2 Go dira dipatlisiso tebang le lesa la ga rraagwe 2x1=(2)
- 3.7 Go mo eleletsa masego (2)
- 3.8 Khuduga o ne a kgothala le go feta mo legatong le a ikaeletseng go le tsaya (2)
- 3.9 O ne a re e ka re a se na go ithuba tlhogo ka dithuto tsa materiki mme e re a se na go bona tiro a bo a e tlogela (2)
- 3.10 “Ngwanaka tsela o e bone, Modimo ke od!” (2)
- 3.11 Rrankelenyane (2)

- 3.12
- 3.12.1 Sakarea (2)
- 3.12.2 Lebogang (2)
- 3.13 Ga go yo o batlang go amogela gore ke ene yo o phoso jaaka fa ba reteletswe ke go digela Khuduga ka moratho wa Bathoeng (2)
- 3.14 Ke moeteledipele wa bona (2)
- 3.15 Khuduga (2)
- 3.16 Nako ya go bolawa ga Khuduga (2)
- 3.17 Rrankelenyane o batla go fitlha motlhala wa se se tlhodileng leso la ga Rre Sehume / Bra White (2)
- 3.18 Ee (2)
- 3.19 Lekoko la ga Rrankelenyane le ne la sala Khuduga gape morago mo setimeleng fa a ya kwa Ditsobotla (2)

MADUO A KAROLO YA C: [40]

**KAROLO YA D
DIKGANGKHUTSWE**

POTSO 4

Mmualebe – R.M. Malope

- 4.1 Mofeti Matlapeng (2)
- 4.2 O tlhokafetse (2)
- 4.3 O ne a mo ema nokeng / Rekela sešabo / A mo neela madi / A tlela bana dimonamone / A tla le merogo le nama (2)
- 4.4 Ba mmitsa “Papa” (2)
- 4.5 A rekisa dikhai / diaparo kwa lebenkeleng la Boys Town (2)
- 4.6 “Chev” (2)
- 4.7 Datsun E-20 (2)
- 4.8 Nyalana (2)
- 4.9 (a) A feroga dibete (2)
- (b) A ila dijo (2)

- 4.10 Morongwe (2)
- 4.11 Motthatlhoobi wa sedika sa bona (2)
- 4.12 Go utlwa gore leina la gagwe ga le tlhagelele mo faeleng e e tshotseng maina a barutabana ba sekolo sa gagwe / ga a itsiwe mo Lefapheng la Thuto. (2)
- 4.13 Diforomo tsa go thapiwa, tse mongwe le mongwe a di tlatsang fa a simolola tiro. (2)
- 4.14 Mogokgo wa sekolo sa bona ga a romela diforomo tsa ga Morongwe kwa Lefapheng la Thuto. (2)
- 4.15 Sekolo segolo sa Tlhabologo. (2)
- 4.16 Nnyaa, gonne ga a ka a sala ntlha e morago. 2x2=(4)
- 4.17 Modisaotsile. (2)
- 4.18 E rile kgwedi e fela, ke fa Morongwe a amogela madi a mantsi jaaka Modisaotsile a mo solofeditse. (2)

MADUO A KAROLO YA D: [40]

**KAROLO YA E
DITLHANGWA TSA MOLOMO**

POTSO 5

Ntlhabele dinaane – Z.S. Dipale

- 5.1 Ya diphologolo (2)
- 5.2 Gore kgosi ya tsona e se ke ya bolawa ke tlala (2)
- 5.3 Ke Tau (2)
- 5.4 Ka dikgoka (2)
- 5.5 Mafura (2)
- 5.6 Mmutla (2)
- 5.7 Mathajana (2)
- 5.8 - Ga twe e rile
- Bogologolo tala
- Go kile ga bo go le
- E rile ka letsatsi le lengwe majwe a sa ntse a tobetsega
- Ka letsatsi le lengwe
(E LE NNGWE FELA) 1x2=(2)

5.9	Dinala	(2)
5.10	Phokojwe	(2)
5.11	Mathajane	(2)
5.12	Mothofatso	(2)
5.13	Khudu	(2)
5.14	Dinotshe	(2)
5.15	Phokojwe go tshela yo o dithetsenyana	(2)
5.16	Letlhoo	(2)
5.17	Go ba kgaoganya boswa	(2)
5.18	Go mmolaya / Go mo lobela dintsi	(2)
5.19	<ul style="list-style-type: none"> - E ngoka bareetsi - E dira gore naane e se lebalege - E tswelletsa ditiragalo tsa naane pele - E ritibatsa maikutlo - E ranola maikutlo a a rileng - E dira gore bana ba tseye karolo - E gatelela molaetsa - E dirisiwa go tshega le go sotla - E natefisa naane - E dirisiwa go kopa maitshwarelo (E LE NNGWE FELA)	1x2=(2)
5.20	Basadibagolo / Bonkoko / Botlhogoputswa	(2)

MADUO A KAROLO YA E: [40]

PALOGOTLHE: 80